

JEVREJSKA VJE-  
RO I SPOVJEDNA  
ODSTINA SEFARD-  
SKOG OBREDA

CAPAJEBO

ГОДИШНЕ  
© 1939 © 5000 \*

עדת יהודית  
ספרדית  
סראאייבז



סוד ליהוּת הָרֶשֶׁת לְהַזֵּת בְּלִיאָהָן שְׁבַד  
זְהֻה בְּסְמִילָה בְּאַלְפָנִים בְּרִיחָה וְעַד בְּלִיהְתְּ רְאֵה  
אֲלֹהִים. רְאֵה עַפְנֵי אֱלֹהִים. כְּבָדָק בְּרִיחָה  
כְּאַפְתָּרִי בְּחַזְקָה תְּהִלָּה בְּתַהְלָה הַזָּהָר בְּרִיחָה  
שְׁבַד בְּלִיאָהָן לְפָנֵים תְּפִתְחָה. עַדְדָד וְדָד אֲפָתָה  
לְיִרְאָה בְּ

Радуй се Господу, сва земљи!

Служите Господу весело; идите  
пред лице његово пјевачки! По-  
викавте Господ да је Бог. Он насеље-  
створио, и ни оно достојане ње-  
гово. народ његов и свије паши ње-  
гове. Улавите на врата његова са  
славом, у дворе његове с хвалом.  
Славите Га, и благосиљајте име ње-  
гово.

Јер је добар Господ, милост је  
његова у виек, и истинска љубава од  
кољена на кољено.

Вишка 28.



תחת שלטונו המוצלח והמחיכם  
של אדוננו מלך

## אלכסנדר הראשון קאראטורנייב ייטש

הורה אבן פה לביית הקדושים הזה  
בימים ריח תמו התרבות ונכדרת  
ביום צ'א לירח אל החרץ



За вријеме срећне и мудре владавине  
нашег дичног Владара

ЊЕГОВОГ ВЕЛИЧАНСТВА

## АЛЕКСАНДРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА

Ударен је камен темељац овој светој кући  
Вожђој 13. јуна 1926 а посвећена је  
14. септембра 1930





## Sefardska Opština u Sarajevu.

Po prilici tek sredinom XVI vijeka moremo govoriti o jednoj jevrejskoj zajednici u Sarajevu. Vjerovatno, da su u prvo vrijeme samo muškarci obitavali u ovome gradu, kamo su bili poslovno došli iz većih centara na Balkanskom Poluostoru, da se onda kasnije ordje stalo nastane sa svojim porodicama. Prei pisani dokumenti, protokol sarajevskog suda (sidžil), koji se odnosi na život Jevreja u Sarajevu počće od 1563 godine, ali nema sumnje, da su se bar nekoliko godina prije nastanili bili Jevreji u ovome gradu, i to u doba namjesnika Hadži Ali beja.

Odmah po stome dolasku stanovali su Jevreji slobodno, porazbavani po mnogim moholama. Nedutim, 1580/81 god. podigao je Jevrejima Štacuš pasha, hasniji veliki vezir, posebno mjesto za stanovanje, t. z. »čilutanu« ili kako su Jevreji to mjesto nazivali »kurtiž«. Ovo skupno mjesto za stanovanje, koje se zvalo i »han«, bilo je »smješteno u centruju u gradu, oko sadašnjeg starog hrama, jer su Jevreji bili po stome radu i zanimanju upućeni na najprometnije trgovачko mjesto u gradu, na čaršiju. Samo je do danas ostalo neobjašnjeno, koji su to bili pravi razlozi, da se Jevrejima odredilo odijeljeno mjesto za stanovanje. U Turskom Carstvu, naime, bila je neporavnata ustanova »gela«, koji je, medutim, postojao u svakome mjestu Zapadne i Centralne Europe kao i Italije. Postoji vjerojatnost, da je Štacuš pasha podigao »čilutanu« na zahtjev oslalog nejvrejskog stanovništva ili možda baš na izričitu želju samih Jevreja, da ostanu svi na okupu i da budu što manje na smetnji muslimanskim susjedima.

Stakako, tačnija je pretpostavka, da je sarajevski »kurtiž« bio »čojevoljni geto«, a može se to izvesti i iz činjenice, da su Jevreji mogli posjedovati i nekretnine i stanovati van geta. I odisla, Jevreji, ne samo da su se nastanjivali van zidina »hanu« kada su se množili u koliko imjeri da je »han« postao tijesan, nego je i hram stajao od uvijek van zidina »kurtiža«. Izgleda, da su u skupnom »hanu« stanovali samo stro-mašniji opšlinari, koji su za stanovanje plaćali neenalan zakup. Za naj-stromašnije stanare plaćala je taj zakup jevrejska Opština, koja je tnače bila odgovorna za redovno plaćanje zakupa - »mukata«. Za vrijeme opsade Sarajeva po Egenu Savojskom, 1697 god., grad je teško stradao. Tom prilikom izgorio je »han« i hram, a osim toga mnogi su Jevreji u taj opsadi teško stradali. Veruje, da je medu njima bilo odvedenih i u

topstvo, neprihvalljiva je i nema vjerodostojnih dokaza. Iza ove nesreće  
ječeri su vlastitim sretstvima iznova podigli »han« i plaćali zbog toga  
snizeni zakup, uslijed čega je došlo sa Vakufom do tr-avica i mnogih  
procesa.

Nemoguće je sada odrediti tačan broj jevrejskih stanovnika u Sa-  
rajevu u ono doba, da bi se iz tih statističkih podataka mogli izvoditi  
kakvi zaključci u pogledu raznštka ove Opštine. Međutim, krajem XVIII  
vijeka, a to se može vidjeti iz općinskog »Pinkesa«, bilo je nešto više  
od 1000 jevrejskih duša u Sarajevu. Iz ovoga broja proizlazi, da se  
jevrejska zajednica u Sarajevu sporo razvijala, vjerovalno uslijed čestih  
epidemija, ratnih strahota kao n. pr. uslijed pohoda trupa princa Eugena  
Savojskoga, a i uslijed seljenja njenih članova. U drugoj polovini XVIII  
vijeka, postojala je, malme, jevrejska opština u Travniku, koju su sači-  
njavali isključivo ovi doseljenici.

Uslijed čestih požara od kojih je Sarajevo teško stradavalo, nisu  
nam sačuvana mnoga dokumenta za proučavanje prošlosti jevreja u  
gradu. Najstariji opštinski »Pinkes« bilježi tek od 1720 god., i od tога  
vremena tek imamo približno tačnu sliku o brojnom i materijalnom  
stanju, te bullurnim naporima naših predaka. U samoj nutarnjoj orga-  
nizaciji sarajevske Opštine se vidno ne razlikuje od drugih opština  
Opštinskom je upravljalo vijeće od pet lica, kerne je trajao mandat jednu  
godinu, t. j. od Rođ hašana do Rođ hašana. U slučaju težih odluka bili  
bi pozvani i neki prisjednici iz naroda. Među vijećnicima najodgovorniju  
funkciju obnašao je »gabaj«. On je bio nadležnik hrama i vodio je u  
isto vrijeme i briгу o finansijama: da utjera opštinske dažbine, vrši  
ste isplate i da sve to pismeno unosi u opštinski »Pinkes«. Kod izbora  
opštinskog časništva vrijedio je kurijalni sistem. Bilo je određeno, koliko  
svaki vijećnik ima najmanje poreza da plati Opštinski statut od 1731 g.  
napisan rukom na prvoj strani spomenutog »Pinkesa«, a koji je, za stalno,  
i prije bio na snazi, određujući u 12 tačaka sva prava i dužnosti opštins-  
nara. Prava su prilično skraćena. Statut daje vijećnicima prevelika prava  
u odnosu prema pojedinim članovima zajednice i daje naslućivati na  
neki despotizam, bez čije vlade u ono doba, pa i u najzapočetnijim  
sefardskim opštinaima. Opštinsko vijeće, ne samo da je vodilo brigu o  
onome što po današnjem shvaćanju spada u njegovu kompetenciju, nego  
je uređivalo i odnose u porodičnom životu i t. d. Tako, među ostalim  
»hashamot« (zaključcima iz 1760 god.), Opštinsko vijeće određuje zabranu  
igranja karata, izuzev u određenim danima, zabranu mladoženji, da ide  
vjerenici bez devojice čuvata, zvanih »šomrim«. Kasnije, u nekoliko na-  
vrata, određivao se i maksimalni broj gostiju, koji se smije pozivati na  
jednu svečanost, kako bi se time izbjegavalo laksuz i suračnom trošku.

Opštinskom vijeću pripadao je kao virilni član i rabin, bez čije se  
privole nisu donosili zaključci, ali koji nije imao pravo isključiti nekoga iz  
zajednice »herem«-om (analemom) bez prislaska vijeća. Haham je u  
svima civilno-pravnim, a često i u krivičnim sporovima, sudio po je-  
vrejskim vjerskim zakonima, te je svake kćer se obraćao badiji bio izopćer  
na neko vrijeme iz zajednice. Haham je od vlasti toleriran, ali nije bio  
priznat na položaju, sve dok 1839 god. Sultan nije posebnim dekretem

postavio za hahambašla Mošu Peretu, priznavši mu i pravo jurisdikcije. Položaj hahambašla vezao bi t na dužnost i brigu oko pravedne naplate poreza.

Prihodi Opštine sastojali su se od poreza koji su plaćali opštinari i od vrijednosti licitiranih »mjevot« u hramu. Nešto kasnije nailazimo i na prihod od »gabete« (aksa za hranje). Iz budžeta trošilo se djelomice na potrebe bogoslužja (plata hahamu, Šohelima i t. d.), a djelomice opet na potrebe školskog, socijalne skrbi i u vanredne izdatke koje je tražio režim bakašta.

Oporezivanje opština spadalo je među važne zadatke opštinskog vijeda. Uz čverske formule položili bi vijećnici prisegu, da će u svome poslu bili pravedni prema svima. Oni bi najprije sebi određivali visinu poreza, a onda bi tek pristupili razređivanju poreza ostalim opštinskim. Kod toga bi se obvezali, da neće iznositi u javnosti ono što je riječavano na poreskim sjednicama. Svi su protokoli o tim sjednicama polpisani po svima prisutnim članovima.

Prije je hram naročilom dozvolom Sultana, bernalom, sagraden u isto vrijeme kao i geto. Kada bi god hram stradao od požara ili od topovskih hiljada, uspostavili bi ~~jevreji~~ ponovo sa velikim žrtvama. Gore je već spomenuto, da je cijela jevrejska četvrt zajedno sa hramom stradala od opsade Eregend Savejskoga Tabo je 1746 god. bio hram opet žrtvom požara, a dvije godine kasnije nailazimo već u »Pinbesu« na obračun o gradnji novog hrama. Od požara 1788 god. stradale su mnoge sarađevske mahale, ali je stradao i hram. Na inicijativu tadašnjeg rabina Isaaka Porda obvezali su se skoro svi odrasli opštinsari, da će redovno davati po neki prinos za gradnju novog hrama, te su ove obaveze iznosile sedmično 32 i po grša. Ovaj se hram nedovršen strušio, i godine su prolazile, dok su jevreji ishodili od Sultana dozvolu za gradnju novoga hrama i dok je ta dozvola bila potvrđena od svih ostalih instancija. Teškom mukom bi 1892 god. novi hram posvećen, tako da isti, uz te meljile popratbe od prije dva decenija, još i danas postoji kao »veliki hram« (Kal grande) Nešto kasnije izdan je drugi, zvan još i danas »novi hram« (Kal nuevo), mnogo manji po obimu i jednostavniji po izradi od »velikog hrama«, ali ni on nije ostao pošteđen od požara tza okupacije u 1879 god. »Veliki hram«, međutim, ostao je netaknut. Ovaj je od terdog materijala i, veli se, da je slajao 15.000 dukata.

Položaj jevreja u Turskom Carstvu nije bio zakonom normiran. Prema jevrejima bili su, u glavnom, skloni i vlasti i stanovništvo. Isilna moć vlasti, poglavice jedne pokrajine, bila je velika, napose u Bosni, gdje se narod pozivao na neku privilegiju i često je pula narod znao da bude u borbenom stavu prema Sultanu. Jevreji su plaćali Sultanu harać kao i svo oslalo nemuslimansko stanovništvo. Visina haraća odmjeravala se prema materijalnom položaju pojedinca, dok bi Opština isti namirivala za najstomažnije opštinsare. Sredinom XIX vijeka uvedene su mnoge poreske reforme. Ukinut je harać, a uvedena askerija (vojnica), koju je plaćao sebi muškarac od 20 do 60 godina, ko nije musliman, i to 27 i po grša godišnje. Svi su stanovnici zemlje imali dužnost boriti (buluk) jevrejima kao i kršćanskoj reji bilo je zabranjeno, da se odlijevaju kao muslimani, da nose oružje i t. d., ali su ova ograničenja ukinuta za

tolerantne vlade sultana Abd-ul Medžida (1839). Reformama ovoga vladara dobili su i Jevreji neku političku reprezentaciju. Kada je sredinom XIX vijeka formiran »savjetodavni odbor« i dodijeljen valiji, bio mu je članom Isak Salom. Njegov sin Salomon ef. Salom i Javer ef. Baruch bili su 1877 god. članovi turskog parlamenta. Salomon ef. Salom bio je i u delegaciji od 6 članova, koja je, po nalogu Hadži Loje i u ime »Nacionalnog Konventa« u Sarajevu, a u vrijeme okupacije Bosne po austro-ugarskim želama postavio maršalu Filipoviću da protestuje protiv daljnog prodiranja austrijske vojske.

Tako gdje vlasti ili vlastodržci nisu bili člani Jevrejima, moglo se mnogo postići svemoćnim borbom. Za neke valije poznato je, da su teško učenjivali jevrejsko stanovništvo. Među ovima je najpoznatiji Ruždi paša, u drugom deceniju XIX vijeka, koji je teško učenju Optinu. Istini za volju treba priznati i to, da je samo muslimansko stanovništvo optužilo ovoga tiranina kod Sultana, tako da je odmah stegnut i osuden na izgon.

Jevreji Sarajeva bavili su se, u glavnom, trgovinom, sarajukom, a pojedinci su na dosta primilitan način tjerali i razne obrte. Sa nekim tim obrtimi bavili su se i bljučito Jevreji. Oni su podržavali žive trgovacke veze sa Beogradom i Venecijom (preko Splita ili Dubrovnika), a kasnije i sa Bečom. Bili su najjači uvoznici i izvoznici u mnogim trgovackim granama, a zajednički bi snežali sve one dažbine, koje je valjalo plaćati stranim tržišima. Često su obilazili pokrajину u cilju naplate dugova. I na taj način su poslepono nastale jevrejske zajednice u mnogim mjestima Bosne. Kao hećimi (ljekari) bili su Jevreji vrlo rado videni i cijenjeni, a bili su jedini koji su prodavalii ljekarije. To su oni drogeristi, bojni i danas ima još u Sarajevu. Jevrei Isak Salom bio je pri obrazovanji liječnik u ovim kraljevima (studirao je 1840 god. medicinu u Padovu). Bio je vrlo viden kod naroda i vlasti.

Kao liječnici, trgovci i sarasi, koji su tada jedini vršili bankarske poslove, dolazili su Jevreji Sarajeva često u dodir sa muslimanskim stanovništvom, te su među njima vladali lijepi odnosi susjeda. Isto tako lijepi bili su njihovi odnosi i sa cravoslatnim stanovništvom. Imamo nekoliko dokumentala iz XVIII vijeka, koji govore o tome, da se i same vlasti nisu usrućavali da sa levrejima čine finansijske transakcije.

U vjersko-kulturnom pravcu bili su Jevreji Sarajeva upućeni na svejernike u Beogradu, Solunu, Carigradu i na škole u osim gradovima. Do druge polovine XVIII vijeka bili su sei sarajevski rabini porijeklom iz drugih zemalja i pokrajina, a dolazili bi ovamo kao apscententi celih »ješivot« na strani. U XVII vijeku spominju se bao prvi rabini u Sarajevu Samuel Baruh i Macliah Mučačon. Ovi su rabini sahranjeni u Sarajevu. Nadgrobni spomenik rabina Baruha nosi natpis od 1640 god. a po tradiciji je to na stariji spomenik na grčkiju. Gdje je do tada bilo groblje, nezna se. Nekoliko godina djelovao je u sarajevskoj Optini bao rabin i glasoviti haham Cevi Aškenazi, koji je ispred vojske Evgenu Savojskog, 1686 godine, pobjegao ovamo iz Budimpešte. Taj je rabin poznat po borbama, koje je tada vodio u Amsterdamu protiv Hija Hajona, poznatog avanturiste i babaliste, koji se rodio i živio u Sa-

rajevu. Nasrođenog spomena vrijedan je rabin Judah ben Alkalaj, rođen 1788 god. u Sarajevu, koji je kasnije djelovao kao rabin u Zemunu. Isti je bio jedan od preleća modernog cijonizma, pobornik i propagator obnove Palestine.

Dolaskom Rav-a Davida Parde, oko 1765 god., za rabina, nastaje nova era u jevrejskoj opštini u Sarajevu. Rijetki su ljudi obdarjeni sa toliko dobrih svojslava i velikih krijeplosti, kao što je slučaj sa Rav Davidom Pardom. U njemu su se odražavale posljednje zrake genijalnog stvaranja selardskog jevrejstva, da iza loga zavlada letargija i mrak. On je bio jednako velik kao čovjek i naučenjak. Koliko je god bio velik i učen u halahi, a nagnjao je i kabali, imao je u isto vrijeme mnogo razumijevanja za praktične potrebe svakidašnjice. O vrijednosti književnog rada Rav-a Davida Parde stručna kritika još nije rebla svoju posljednju riječ. Među brojnim spisima možemo smatrati njegovo djelo »Hasde David« pravim remek djelom. Njegova najveća zasluga za našu zajednicu jesle uspostava »ješive« za studij Talmuda i jevrejskog kodeksa u Sarajevu. Ješiva, pod njegovom upravom, veoma je crnila, a ostala je na doličnoj vlasti i kasnije za njegovih nasljednika, tako da od loga vremena sarajevski jevreji nisu bili više primorani da se traže u ludini jevrejske poglavice ili da se obraćaju poznatim rabinima na strani za kakav sovjet ili sud u vjerskim pitanjima. Razvilkom sarajevske »ješive« nazadovala je ona u Beogradu, ali su sarajevski jevreji bili i dalje upućeni na beogradsku jevrejsku štampariju, osnovanu 1837 god. Nekoliko godina djelovao je Rav David Pardo u svojslužu rabina u Sarajevu, a kada je naumio da odseli u Palestinu, da tamо proživi posljednje godine života, odredila mu je Opština na ime mirovinе 5 groša sedmično. Veliko poštevanje i duboku ljubav, koju je narod galio prema ovom velikom rabinu, izražavalo se i u nazivu »morenu« (naš učitelj), kako i danas narod sa velikim strahopoštovanjem nazivlje Rav-a Davida Parda. Još dugo vremena iza njegove smrti odražava se u odlubama opštinskog vijeća autoritet duhovnog nasljeda Rav-a Davida Parde. Rav Pardo je umro u Palestini. Mnogi rabinzi iza njega, te brojni članovi Opštine nisu se plašili težih saobraćajnih veza, nego su se dali na dalek i pogibeljan put da stignu do Svetе Zemlje i tamо završe zemaljski život. Izaslanici (Huluhim) palestinskih institucija često su posjećivali i Sarajevo. Tu bi se onda u posebnim kasicama skupljeni prinosi za one koji žive u zemlji praočaca predavali tim izaslanicima. Uvijek bi jedan od pelorice vijećnika imao resor tih palestinskih kasic, zvanih »kipot«.

Od Rav-a Davida Parde ovamo, sačuvana nam je polpuna lista sarajevskih rabiniza, sa oznakom njihove plate i njihove dužnosti, od kojih su najglavnije bile ove: održavanje četiri propovijedi u godini, funkcije »dajana« (sudije) i nadzor nad školom i ješivom. Razumjivo je, da se svih ovih rabiniza nisu isticali jednakim radom i učenošću, radi čega im ni narodna predaja nije sačuvala jednaku popularnost. Tako je n. pr. Rav Moše Danon posao popularan krvicom već spomenutog valije Ruždi paša koji ga je bacio u tamnicu sa ostalim viđenijim jevrejima, da dobije od njih otkup. Navodno je Rav Danon prorekao oslobođenje iz tamnice i svoju naprastnu smrt, koja ga je i odista stigla u Stocu, na pulu za Palestinu. Prije kratkog vremena proslavljena je, uz veliko učešće

naroda, 100-godišnjica njegove smrti. Rabini koji su služili od sredine XIX.  
vijeka danas su poznati po pričanju starijih i po njihovim  
bliskim potomcima, koji žive i danas u našoj sredini. Tako su bili vrlo omi-  
ljeni nadrabin J e h u d a I o z e l F i n c i , koji je bio u funkciji od  
1886 do 89 god. i nadrabin A b r a h a m A b i n u n , koji je umro  
1907 god. Taj posljednji bio je pozean iz Travnika na položaj sarajevskog  
nadrobina, te je radi svoje povučenosti i skromnosti neobično poštivan  
u narodu. Narodna mašta ukrasila je njegovu ličnost mnogim pričama,  
pripisujući mu čak i svojstvo rabina eudalorcea. U septembru 1917 god.  
stečano je ustoličen za nadrabina Dr. M o r i c L e t i , koji je i danas na  
tom odgovornom položaju.

Unutar jevrejske zajednice Sarajeva blagotvorno su djelovale osim  
Opštine mnoge institucije i društva. Po starosti, prema mjestu zauzima  
»H e v r a K e d o Š a «, koja je do prije malo decenija trčala uz Opštinu sav  
socijalno-humanitarni rad, a taj je rad bio vrlo razgranat. Ostala društva,  
u koliko su postojala, imala su više vjerski karakter. O njima znamo  
tek iz pojedinih skupocjenih sinagogalnih predmeta, koje su ona zavje-  
lala opštini, pa se isli i danas još nalaze u posjedu »H e v r e K e d o Š a «.

Krajem prošloga vijeka, i u ova tri posljednja decenija, razvila se  
opština stalno i u svakom pravcu. Ojačala je brojčano, uredila je svoje  
finansije, a organizacioni i administrativni rad uputila je prema zahtjevima  
vremena. Razvitok opštine vidimo iz njenih statuta, iz protokola sjednica  
Opštinskoga Vijeća, iz komparativne slike njenih budžeta i t. d.

Prvi statut Opštine, potvrđen od vlasti, datiran od 1882 god., a  
nosi naziv »Pričvreni pravilnik za Španjolsku izraelitsku vjersku opštinsku  
u Sarajevu«. Po osnovu statuta upravu sačinjavaju 12 odbornika i 4  
zamjenika, koji se biraju na 3 godine. Pravo biranja imaju samo oni  
opštinari, koji plaćaju preko tri forinta državnoga poreza godišnje. Opštinsko  
Vijeće ima pravo, da razreduje opštinski prizet do 20% od svih izražnih  
državnih poreza.

Drući statut, predložen vlasti još 1915 god., a potvrđen tek 1919  
god., nosi naziv »Pravila J evrejsko-Selardske Opštine u Sarajevu«. Upravu  
sačinjavaju 18 odbornika i 4 zamjenika, a biraju se na 4 godine. Sada se već  
Uprava dijeli na predsjedništvo i vijeće. Stake 9 godine otpada  
polovica odbornika, koji se onda izborom nadopunjaju. Ovaj statut uvodi  
po prvi put »Službeni red« (pragmatik) za opštinske činovnike i služ-  
benike.

Treći statut, potvrđen 1929 god., nosi dva glavna obilježja, što se  
proširuje djelovanje Opštine na socijalno i kulturno-prosvjetno polje.

Četvrti statut, i posljednji, od 1930 god., razlikuje se od predašnjeg  
u tome, što se svi odbornici biraju stake 4 godine, a pravo biranja  
imaju samo oni koji plaćaju opštinski prizet.

Iz opštinskih budžeta, već kako iz godine u godinu slijede,  
zapaža se stalni napredak, kako u uvodenju novih stavaka za razne  
organizacione, socijalne, vjersko-prosvjetne, karitativne i druge slične  
svrhe, tako u budžetalnoj tehnici i načinu oporezivanja opštinara. Pošte  
je raznim pozarima stradala arhiva opštine, nije moguće dati tačne  
podatke o budžetima, koji su prethodili starom »Pinkesu«, koji se kao

naјstariji zvanični dokument opštinske arhive nalazi danas u posjedu Opštine. Zato smo prisiljeni održati se samo na one budžete, koji suadržani u »Pinkesu«.

1726 god. nailazimo u opštinskome »Pinkesu« na prvi budžet, koji već ima glašna obilježja jednog opštinskog budžeta, ali je još daleko od loga, da precizno i specificirano pruži pravu sliku djelovanja u Opštini. Opštinskih mjerila za oporezivanje opština još učijek nema, nego se oporezivalo više od oka. »Gabajim« vodili su opštinske finansije po svome najboljem znanju i oni, gore označene godine, predlažu budžet, u kojemu su globalno označeni rashodi sa 136.099 aspri, a prihodi sa 146.370 aspri, što iznosi oko 11.000 odnosno 12.000 groša.

U budžetu od 1731 god. spominje se već »gabela«. Vjerojatno, da je ova opštinska tabsa postojala još i prijašnjih godina, ali se nije našlo sigurnih podataka o njoj.

Budžetiranje u asprama vodi se sve do 1778 god., dok daljnji budžeti već glase na groše.

Tako u budžetu za 1778 god. rashodi iskazuju sa 2555 groša i 32 pare, a prihodi sa 2655 groša i 39 pare.

Naredne budžete spominjemo samo u toliko, u koliko sadržavaju kakve novine u načinu oporezivanja ili slično.

Tu nam već pada u oči budžet za 1900 god., jer u njemu već do-rekle vidim bitne osobine jednog specificiranog, i preglednog budžeta. Među rashodima nailazimo na slavke, kao: plaće za Rabinat i ostalo sve-štinstvo, školsku nastavu, penzije činovnicima i pripomoći službenicima, potrebe socijalne skrbi i t. d., a među prihodima na prihode od »gabele«, hrana (tabsa za vjenčanje, »mjevor«, sjedala u hramu), školarine i t. d. Rashodi iznose 13.607 forinti, a prihodi 10.400 forinti. Ovaj je budžet vrlo važan i po tome, što se iz njega vidi, da Opština sa dojakožnjim posredstvom nije mogla ispuniti sve svoje zadatke i da je uslijed loga morala definitišeno da napusti stari i zavede novi porezski sistem, predviđen još statutom od 1882 god. Opština naime, odlučuje da pokrije budžetni manjak jednim opšlim opštinskim porezom. Prilikom izrade budžeta pozvani su opštinali, da se izjasne o tom novom načinu oporezivanja. Od 217 pozvanih odobrili su ovo novo oporezivanje 184 opštinalara. Ali se, pored svega loga ipak nije provedlo ovo oporezovanje, nego se našlo kompromisno rješenje oporezivanjem po klasama. Ustanovljene su 3 klase, a svaka blasa po 3 kategorije. Oporezivanje kretalo se između 10 do 250 forinti godišnje.

Budžetom od 1911 godine, koji iskazuje rashode sa 48.279 kruna, a prihode sa 36.470 kruna, uvodi se jedna finansijska novina u tome, što se ustanovljava opštinski prizem na osnovu izravnog državnog poreza, i to u visini od 10% loga poreza. Ova poreska stopa varira već prema potrebama Opštine.

U budžetu iz 1915 god., koji predviđa rashode u iznosu od 60.741,49 kruna, a prihode u iznosu od 64.310,67 kruna opažaju se već osjetljivi rezultati tega novog načina oporezivanja.

U budžetu od 1920 god. sa rashodima od 727.490 — kruna i prihodima od 693.800 — kruna, dolaze pored slavke za vjersko-prosvjetne poslove, u velikoj mjeri do izražaja razine do tada nove slavke, koja svaka za sebe predstavlja od strane Opštine izdašno pomaganje jednog važnog vjersko-prosvjetnog ili socijalnog potvata zajednice. Među ovim slavkama iskaže svojim zamašajem, slavka za gradnju hrama i slavka za mirovine opštinskih činovnika i službenika. Ova potonja slavka fungira u budžetu sa 55.000 — kruna, a zavodi se na osnovu statutom predviđene uslance o mirovini, te se u neprekidnom rastu penje u budžetu od 1930 godine do visine od 78.000 dinara godišnje. Slavka za gradnju hrama, a ona se stalno ponavlja u svakom budžetu, varira i prema finansijskom stanju ove akcije.

Počevši od 1923 god. predviđa se u svakom budžetu slavka za hebrejsku školu "Sala Berura", a od 1924 god. slavka za ugradnjanje groblja. Ova se slavka, pošto je ta akcija uspiješno privredna kraju, ukida u budžetu za 1930 god.

Najzad, spomenućemo budžete iz 1925 god. i 1930 god., koji ubjedljivo govore o velikoj razgranatostil posla u Opštini. Tako budžet iz 1925 god iskazuje rashode sa 1.150.500 — dinara i isto koliko prihoda, a budžet iz 1930 god. rashode sa Din. 1.563.750/36 i prihode sa 1.578.500/36 dinara.

Isto tako na polju školstva bilježi Opština lijepo uspjeh.

Odmah u početku, i onda jedan cij nekoliko godina, u školi Tal mud Tora, koja je bila smještena u Logavini ulici predaje se samo vjerska obuka. Zanimljiva je činjenica, da je nadzor Opštine nad ovom školom bio toliki, da se uvedi stalne sedmične inspiciranje od strane Opštine pa naročito imenovanim "mištadelim", koje bi uslijedilo stvare subote, te bi učenici pred ovim opštinskim izaslanicima morali da polatu ispli o apsolviranim materijalu tokom prošle sedmice.

1894 god. razmišlja se već ozbiljno na usavršavanje nastave u školi Talmud-Tora, tako da Opština zabilježuje, da se postara za nastavnu silu za podubu u sloško-hrvatskom jeziku. Opaža se, natme, kod tadašnjih mladičkih nedostatak u poznавању toga jezika.

Pošto se stara zgrada Talmud-Tora pobazala u svakom pogledu ne-podesnom za jednu školu, zamjenjuje se ista s jednim zemljistom, na kome je Opština 1903 god. sazidala svoju današnju zgradu i u njoj je smještila školu Talmud-Tora.

Stalna je bila želja Opštine, da od Talmud-Tora učini modernu konfesionalnu školu, ali iz nedostatka materijalnih sredstava morala je odustati od svoje namisli, te 1910 god. država uzima školu pod svoje i nastaje od toga vremena "Narodna osnovna škola".

Ova je škola oduvijek bila velika brija Opštine. Tako je Opštinsko Vijeće od 1895 god. postavljalo svoje inspektore i školske odbore sa zadatkom, da nadziru rad škole i pronađe savremenije metode nastave.

I naši daci na visokim školama u Beču vode računa o budućnosti ove škole, pa još 1903 god. Školu Opštini na studij jedan sistematski plan

moderne nastave za ovu i slične škole. Opština uzima u pregres ovaj plan nastave i imenuje specijalni Odbor za ispitivanje mogućnosti izvedbe tega plana.

Opština će obraća nadrabinatu u Soliji sa molbom, da joj posalje moderne udžbenike za nastavu.

1904 god. otvara se »dječje igralište«, zamišljeno kao priprema za pohadanje bole. Danas više ono ne postoji, nego Opština osniva svoj »Gan Hajeladim« (dječiji vrt), koji djeca pohadaju u taliboj mjeri, da je Opština morala obrazovati dva odjeljenja sa 9 učiteljice. U njemu djeca uče razne igre i pjesmice na srpsko-hrvatskom i hebrejskom jeziku.

Hebrejski jezik, uz vjerouauku, uči se početkom 1924 god. takoder i u stih razredima Talmud-Tora (današnje IV Narodne osnovne škole).

Nadzor nad obukom vjerouauke spada prema staluku u kompetenciju Nadrabina, konzultativnog člana školskog odbora Opštinskog Vijeća, koji radi brigu o tome, da se ta obuka provede što savjesnije.

Opština također pridonesi svoj obrok za »Jevrejski Srednji Teofolički »avod« u Sarajevu, čiji je rektor uvaženi nadrabin Opštine g. Dr. Marie Lesi, a svrha je »avoda, da spremi kvalifikovani i u jevrejskoj teološkoj nauci dovoljno upućeni sveštenički podmladak, time što je ovom zatodu najspremnije stavila na raspolaganje potrebne prostorije u svojoj zgradici. Promišljuju istu svrhu, Opština stipendira i jednog svećenika na rabijskom Seminaru u Beču.

Neumorna u svome radu na promicanju vjersko-prosejetnih, socijalnih i karitalitativnih interesa cijelokupne vjerske zajednice, Opština pomaže također i stoku plemenitu jevrejsku akciju opštleg interesa. Naročito volje islači izdašnu pomoć Opštine za akciju monumentalnog ogradijanja groblja, koju je akciju ona, uz »Hewra Kedoša«, smatrala kao svoju vlasnicu.

Opština se isto tako stara o nacionalnim akcijama opštleg jevrejskog značaja i zauzimlje u tom pogledu dolješno mjesto, prilazući obilno za Keren Hajesod, (Fond za obnovu Palestine) Keren Kajemel Lejisrael, (Jevrejski Narodni Fond), Svjetsku Konfederaciju seljačkih Jevreja, Jevrejsku štampu u Sarajevu, akademiske menze u Beogradu i Zagrebu i t. d.

Konačno, kao kruna tolikih rapora, Opština, kojoj je na čelu agilni i požrtvovni predsjednik Avram Majer Altarac, posvećuje sada,

14 septembra 1930–21 elula 5690

i velebni hram, koji će za dugo biti međušni kamen u istoriji jevrejske zajednice u Sarajevu.





זה בבלית שלמה לבעת אה בית יודה ואת בית  
מלח ואות כל חזק שלמה אשר חן לפתח :  
וְהִגְאֵן יְהוָה אֶל שְׁלֹמֹחַ בְּנֵי בָשָׂר וְרָאֵה אֶלְיוֹן  
בְּנֵי קָנָעָן ; רַאֲכֵן יְהוָה אֶלְיוֹן שְׁמַעְתִּי אֶת בְּלִילָךְ אֶלְיוֹן  
בְּנֵי קָנָעָן לְפָנֵי הַמְּדֻבָּר אֶת בְּבִתְךָ וְאֶת  
בְּנֵי קָנָעָן כִּי כִּי כִּי כִּי כִּי כִּי כִּי כִּי כִּי כִּי

14. *שלמה ו. ג.*

А кад Соломун сврши дож Господњи  
и дож царски и све што жељаше Соломун  
и рад бијаше начиншиш.

Јави се Гисиод Соломуну други шуш,  
као што му се бјеше јавио у Гаваону;

И рече му Госиод : услышио сам молбу  
твоју и молишву твоју, којом су ми се  
молио ; освештио сам шај дож која са са-  
зидал да шу намјесшим пне своје да ве-  
јека ; а очи не моје а срце моје биша онђе  
вазда .





## Gradnja nove sinagoge.

Ovi reci imaju svrhu, da prikažu u nejkratim potezima najvažnije momente i- rada Odbora za gradnju hrama, koji je intenzivno i neprekidno radio od 1993 god. do dana današnjeg. Njegova funkcija ne prestaje n- dalje, sve došle dok se ne likvidaraju sva nerješena, u glavom finansijska pitanja.

Zamračaj rada Odbora za gradnju hrama ilustrira dovoljno čirjencica, da je započeo radom nemajući na raspolaganju skoro nikakvih finansijskih sredstava. On je bio kadar, za kratko vrijeme da nađeći dio tih sredstava skupi i da svlada sve zapreke tehničke i finansijske prirode, i napokon da podigne ovako monumentalno djelo kao što je novi sefardski hram u Sarajevu.

Stakako, rad ovoga Odbora bio je mnogo olakšan time, što je započeo i djelovan u eri pune slobode i jednakopravnosti svih tjeropostvjnosti i što je kod mjerodavnih faktora našao ra razumjevanje, polporu i predustetljivost. Odbor je mogao izvršiti svoju uzvjetenu misiju u take kratkom razdoblju, i u tom ohimu i iz loga razloga, što je bio u strelnom položaju, da mu nikakvi propisi nisu naredivali, da se novi hram ne smije podići na drugom nego samo na onom mjestu gdje su se nalazile dosadašnje jevrejske sinagoge, počevši od druge polovice XVI vijeka do danas; da novi hram ne smije biti viši za arsin širi, ni za arsin duži, a ni za zero viši od dosadašnjega hrama, kako je glasio ferman od mjeseca ramadana godine 1208 (1794), a koji se ferman odnosio na gradnju staroga hrama u Velikoj Avliji.

Pobožni narod, sa puno pijeleta i nostalгије, zatvara današnjim danom vrata starog velikog hrama i svih ostalih starih hramova u Sarajevu, koje je izgrizao zub vremena, a u kojima su njihovi predi dugim i dugim godinama skruženo upućivali svoje molitve Svetišnjemu.

I danas, trijemom novog velebnog hrama odjekuje veličanstveni Alahu ovog istog pobožnog naroda, tediže se sava i hvala nebu, da za njegovo podizanje nisu bile potrebne ni fetce ni sultanovi fermani ni kadijni zapisnici, nego isključivo neograničena sloboda ispunjavanja i puna jednakopravnost koja vlada u našoj oslobođenoj i ujedinjenoj Osladžbinu pod mudrom i strelnom vladavinom našeg dičnog

Kralja Aleksandra Prvog Karadordevića.

Ideja da se u Sarajevu gradi novi hram, nije nova. Ima već mnogo godina kako su jevreji grada Sarajeva osjetili potrebu jedne nove sinagoge koja bi odgovarala broju umnoženog jevrejskog stanovništva a po svome ranjskom izgledu i nultarnjem uredaju, duhu vremena. Stara sinagoga, sagradena, silom okolnosti, uz tolika propisana ograničenja a posvećena prije ravnih 109 godina, danas već trošna i u seakom pravcu nepodesna, vapi već odatna za odmjenom. Naše žene, li vjerni čuvari lijepih jevrejskih tradicija i svecle vjere, bile su uslijed pomaranjanja mjesla gotovo isključene od hrama, a i ona mjesta na galerijama, koja su bila određena za njih, nisu nikako odgovarala potrebama vremena. Sva školska omladina, koja bi se imala napajati vjerskim osjećajima i moralnim odgojem, lutala je za vrijeme najvećih vjerskih praznika po dvorištima hrama, ne nalazeći mjesla u samim hramovima.

Još 1900 god. najviđeniji jevreji grada Sarajeva naglasili su na jednom skupu, da je ovo stanje neodrživo i donijeli su zaključak, da se pristupi gradnji novoga hrama. Konstuisao se u tu svrhu Odbor te se počelo sa sakupljanjem priloga. Međutim, nije bilo dovoljno energije i izdržljivosti za ovakvo djelo, te je zamrošteni daljnji rad u samom začetku. Poslije jednog decenija ponavlja se ovo isto. Opet se samo ostaje pri konstataciji da je velika potreba za novim hramom. Prve godine iza Švjetskoga Rata pokrenula se opet akcija za gradnju novoga hrama, ali se stalo i ovoga puta pred teškoćama i troškovima. Tek godine 1923 pokreće Opštinsko Vijeće onu staru ponovo sa mrteve lačke, ali ovoga puta je to učinjeno sa mnogo elana, volje, požrtvotnosti i vjere u uspjeh. I taj uspjeh, ovoga puta, nije izostao. Opštinsko Vijeće, apelirajući sada na sve Jevreje da obilnim doprinosima omoguće ostvarenje ove zavjetne misli, podijelilo je darivaocu u četiri kategorije, omogućujući time svima darivaocima isplatu obećanoga priloga u mjesecnim obrocima. Neposredno iza apela, usvojen je po istom Vijeću i statut od 7 novembra 1923, po kome Opština, prema darivaocima prima na sebe izvjesne obaveze vjerske i počasne prirode. Odmah po objelodanjenju ovoga statuta, sazvalo je Opštinsko Vijeće 17 novembra 1923 god. sve najviđenije Jevreje na jedan širi skup. Ovom pozivu odazivljaju se svi bez iznimke i oduševljeno, te obećaju znatne svote u svrhu gradnje novoga hrama. Na tome skupu donešen je jednodušni zaključak, da se šo prije pristupi ostvarenju zamisli. Zaključeno je na istom skupu, među ostalim i to, da se novi hram ne smije da sagradi na zemljištu, na kome se nalaze stari hramovi, kako jevreji ne bi uslijed rušenja istih ostali za vrijeme gradnje bez hrama. Još na ovom prvom skupu pristupilo se izboru radnoga odbora za gradnju sinagoge, koji je Odbor imao da rukovodi čitavom akcijom.

Na čelo ovoga Odbora stavljaju se oduševljeno sami predsjednik Opštine g. Avram Majer Altarac, a njemu uz bok nadrabin g. Dr. Moric Levy, glavni inicijatori gradnje novoga hrama. U Odboru je na okupu elita našega društva, svi prožeti jednom te istom misli, da valja prebroditi sve zapreke, podnijeli sve žrtve i stići do cilja.

Premda za početak nisu stajala na raspolaganju skoro nikakva sredstva, Odbor je čvrsto vjerovao u posloviciu darežljivost sarajevskih jevreja, te je odmah pristupio organizovanju svoje prve sabirne akcije.

Opština, nemajući svoga gradilišta, morala je u prvom redu da pronađe pogodno zemljište. Odbor je po stručnjacima dao pregledali sva zemljišta, koja bi došla u obzir, pri čemu je zadavalo priličnih poteškoća i vjerski propis gde položaja ehala (svetišta). Veliki dio vlasnika zemljišta, u ono doba, nije htio u opšte da pregovara o prodaji, drugi su opel obzirom na konjunkluru u godinama 1923 i 1924 zahtjevali nesrazmerno visoke stote, tako da je samo pilanje zemljišta oslađo neriješeno nekoliko mjeseci. Nakon, 18. februara 1924, donesena je po Opštinskom Vijeću odluka, da se kupi zemljište između ulice Kralja Petra i Obale Vojvode Stepe Stepanovića, jer je ovo zemljište od stručnjaka označeno kao jedno od najpodesnijih za gradnju hrama.

Sada se pristupilo samoj gradnji. Za projekt raspisan je internacionalni natječaj. Obzirom na raspisane znatne nagrade i na zanimljivost građevnog predmeta, natječaj je bio vrlo velik. U natječaju učestvovalo je četrdesetipet arhitekata iz svih krajeva svijeta. Jury sačinjavali su tri stručnjaka i četiri lajika. Isti je proučio sve projekte i na sastancima od 23., 24. i 26. oktobra 1924 donio je svoju odluku. Od svih projekata pripušteno je samo jedanajest učem izboru. Pošto od ovih nije jedan po svojim kvalitetima nije znatno dominirao nad ostalima, to je jury našao za shodno da odustane od dodjeljivanja raspisane »prve« nagrade, nego da ukupnu za ovu »prvu« nagradu određenu svetu, razdijeli na četiri dijela i onda da podijeli samo dvije »druge« nagrade i dvije »treće« nagrade, a osim toga da se otkupi jedan projekt, te jednom natjecatelju izrazi zahvalno priznanje.

Premda tome je odluka jury-a glasila ovako

1. »Druga nagrada« pod »Slikovito«: Rudolf Lubynski, Zagreb.
2. »Druga nagrada« pod »Moriah«: Karl Parik, Sarajevo.
3. »Treća nagrada« pod »Esther«: Edo Mikloš — Schreiner, Zagreb
4. »Treća nagrada«: Ivan Kronfuss, Cordoba.
5. Otkupljen je projekt »La fuente de sencija« od Matica Levija, Zagreb.

Odbor je priredio izložbu svih projekata, te je ista trajala od 28. oktobra do 2. novembra 1924. Posto je to bila prva izložba ove vrsti u Sarajevu, bila je vrlo živo posjećena i pobudila je neobično veliko interesovanje kako kod stručnjaka tako i kod publike.

Pošto su se ponovno i svestrano preučili svi nagradeni projekti, načelo obzirom na mjesne prilike i predviđena finansijska sretstva, zaključilo je Opštinsko Vijeće na sjednici od 22. decembra 1924, da za gradnju hrama usvoji projekt g. Rudolfa Lubynskoga, arhitekta iz Zagreba.

U sporazumu sa arhitektom izvršene su neke promjene na projektu i utvrđen cijeli plan za izvedbu ove gradnje.

Maja mjeseca 1925 raspisan je natječaj za izvedbu gradnje kao takve, bez interieur-a. Na ovaj natječaj stiglo je šest ponuda, od graditelja iz raznih mjeseta naše Kraljevine. Ponude su se kretnale između 16,680.382 i 11,915.516 dinara.

Ove ponude, da se samo za golu gradnju izdaju tolike stote, uslijed nedostatka finansijskih sredstava, nisu bile prihvateće. Odbor se ponovno

obraća na arhitektu, da cito projekat uprosti, kako bi gradnja znalo pojeftinila, a da ipak kod toga ne trpi na ljepoti i monumentalnosti.

Odbor, u maju 1926 god., a na osnovu preradenoga projekta, raspisuje ponovni natječaj. Za ovaj drugi natječaj prijavljuje se opet šest nadmletača. Konačne sume kreću se sada između 8.989.985 i 7.707.741 dinar. Izvedba gradnje bila je povjerena firmi "Till i Simić", gradileljima iz Sl. Broda, kao najjeftinijim ponuđačima.

Za polaganje kamena temeljca određen je 13. juli 1926. Taj dugo očekivani dan osvanuo je pun sunca i ljepote; lica vjernika bila su ozarena blaženstvom, a sva srca razdragana i vesela, što se napokon podiže ovaj velebnji hram i time pristupa djelom ostvarenju davnog snova.

Na mjesto gradnje dohrli su listom svih jevrejskih grada Sarajeva. Gradište je bilo prekriveno svijetлом. Njegovo Veličanstvo, naš dični Kralj, udostojio je Jevreje grada Sarajeva, određivši za ovu značajnu slavu svoga posebnoga izaslanika u osobi armijskog generala g. Krste Smiljanića. Kraljevska Vlada ukazala je naročitu pažnju i odaslala na tu svečanost svoje ugledne članove, i to gg. Dra Milana Šržnića, ministra za Konstituentu, Dra Vasu Lovanovića, ministra saobraćaja i Dra Vladu Andrića, drž. podsekretara za Agrarnu Reformu. Pozivu Opštine odazvao se i Vrhovni Rabin g. Dr. Isak Alkalaj, koji je došao lično da blagoslovi ova sveto djelo. Ovu su proslatu prisustvom svojim uveličali brojni delegati iz svih jevrejskih opština naše Kraljevine i Selardske opštine u Beču, načelnik grada Sarajeva sa opštinskim Viđećem, te bez iznimke svih civilnih i vojnih dostojanstvenici Sarajeva, predstavnici svih kulturno-prosvjetnih i humanih društava u gradu. Ovaj je dan zabilježen u analima Opštine kao jedan od najznačajnijih i najstičanijih u istoriji jevrejske zajednice Sarajeva, kao simbol bratske ljubavi i vjerske tolerancije.

Istoga dana bio je priredjen svečani banket u svečanoj sali Gradske Vijećnice.

Velebna svečanost polaganja kamena temeljca, te požrtvotnost i uhićenje naroda za ideju gradnje, dala je članovima Odbora još većega poslušnika za rad.

Iza polaganja kamena temeljca, počela je gradnja da napreduje rapiđim tempom. Međutim, privredna kriza zahvatila je sve slojeve naroda. Naslaju materijalne poleškoće i Odbor za gradnju teško se borio. Žrtve, koje se traže od svakog pojedinoga člana Opštine postaju svakim danom osjetnije, a kod mnogih goloto nesavladljive. Gradnja dolazi pod brov još koncem godine 1927, a zbog finansijskih teškoća i mnogih tehničkih zapreba, koje su izazale ran domaćaja poduzetničke firme, kolaudacija gradnje provodi se tek 4. aprila 1929. god.

Još za vrijeme zidanja same zgrade, Odbor je pojedinačnim natječajima morao predavati na izvedbu sve ostale radove, čija je priroda neodlozna, a imali su se izvršili uporedno sa samom zgradom. Iza provedene kolaudacije, izgledalo je, da uslijed potpuno iscrpljenoga budžeta Odbor neće biti u stanju ovo djelo uopšte da dovrši. Ponovni apeli na narod, da učini posljednji napor, pridonese još i posljednju žrtvu, kako bi

se dovršila ta gradnja, nisu ostali bez odziva. Zrtvovalo se, koliko se je moglo, i donosilo na oltar ovoga svetoga pothvata. I danas su Jevreji grada Sarajeva sretni i blaženi, što su le ogromne žrtve urodile uspjehom i što su dovršili ovo veliko djelo, koje se poput alem kamenja predaje budućim pokolenjima u amanet, u slavu Boga i svete vjere.

Opis same zgrade daje na drugom mjestu sam arhitekt Opisi su ipak samo mrtve riječi na papiru. Najrječljive govorit o sebi djelo kao laben, njegova ljepota, solidnost i monumentalnost.

Taj jedinstveni hram ujedno je dokaz svaralačke snage i preduzimljivosti našega naroda, jer su gotovo sve radove izvele naše vrijedne domaće snage i domaća preduzeća.

Glavna zadaća Odbora za gradnju bila je ta, da odluči o svima zadovima tehničke prirode, da iste daje izvoditi i nepreslano vodi brigu o tome, da se dovrše besprijekorno i pravovremeno. Uporedo sa ovom zadatkom primio je Odbor dužnost na sebe, da skupi sva novčana sredstva, potrebna za izvedbu gradnje.

Pošto je Odbor započeo djelo bez ikakvih fondova i drugih linarskih sredstava, ova ga je druga dužnost tištila kao mora i zadavala neopisivih poteškoća. Neograničena ljubav za ovu ideju i neumoran rad članova Odbora sa predsjednikom g. Avramom Majer Altarcem na čelu, učinili su, da je Odbor upravo sraslo sa tom akcijom, te uspjeh nije mogao izoslati.

Odbor za gradnju organizovao je potrebno sabiranje novčanih sredstava u mnogo pravaca. Statut od 7 novembra 1923, po kome se Opština obvezuje prema darivaocima na izvjesne počasti, trebao je da dohvije i svoju materijalnu osnovu. Odbor je povezao gotovo sve vjernike u četvrti Falangu, tako da su se pismena darovna očišćivanja množila iz dana u dan. Ali sve to još nije bilo dovoljno. Naše vrijedne žene, zagrijane jednakom ljubavlju za ovo veliko djelo, nisu zaostajale u pozitivnosti, te su i one, između sebe, provele organizaciju na taj način, što se svaka pojedina obvezala na redovno davanje priloga u mjesecnim obrocima, sve dok ne skupe potrebnu svotu za izgradnju mramornoga svetišta. Kada i ti redovni mjesecni doprinosi organizovanih žena nisu za ovo doslajali, valjalo je pojačati i ubrzati sabirnu akciju među ženama, koja je sada polpuno uspjela. Iz ovih povećanih sredstava gradi se jedinstveno mramorno svetište, koje današ krasiti novi hram.

Kada se ispostavilo, da ni ovoga puta sve vjernika nisu dovoljne za dovršenje hrama, obratio se Odbor na Kraljevsu Vladu, da mu dadne potrebno drvo za gradnju. Kraljevska Vlada izšla je u susret ovoj jedinoj molbi Jevreja grada Sarajeva i time su nastale velike olakšice u finansijama. Ovim prilogom ona je dokumentovala, koliko joj na srcu leži kulturni i vjerski napredak svih državljana bez razlike vjere.

Odbor za gradnju morao je, silom prilika, da se obrati i na Opštini grada Sarajeva, na sve novčane zavode i sva jevrejska društva u gradu, da doprinesu za gradnju hrama. Sve le institucije pokazale su mnogo preduzimljivosti i razumijevanja.

Bratski apel na jevrejske opštine u Kraljevini i na mnoge prijatelje na strani našao je takoder bratskog odziva.

U toku gradnje privredni zastoj i kriza onemogućili su mnogim dobrim i inače datežljivim članovima Opštine, da iskupe svoja časna obecanja. Prijetila je cijela opasnost, da će zasnovano djelo ostati samo započeto a nedovršeno. Opština je morala pribjeći zajmovima. Ona sama nije posjedovala dovoljno nepobreljnoga imanja, potrebnog za osiguranje hipotebarskog zajma, te se obratila na kulturno-prosvjetno društvo »La Benevolencija«, da pomogne u toj teškoj situaciji. Društvo se najpremnije odazvalo pozivu Opštine i jednodušnim zaključkom glavne skupštine dozvoljavaće hipotebarsko opterećenje svoje palače u Misirbinoj ulici. Na taj način omogućen je zajam kod Državne Hipotekarne Banke, i to najprije zajam od 2.000.000 dinara, a onda još jedan od daljnjih 1.000.000 dinara.

Za polpuno i konačno dovršenje ovog veličanstvenog hrama nisu bila ni ta sretstva dovoljna. I u toj teškoj situaciji našao je Odbor izlaz na taj način, što je po Opštini sklopljen vrlo potoljan zajam sa »Jadransko-Osiguravajućim Društvom«, u visini od 5.000.000 dinara, uz ista osiguranja kao kod zajma Državne Hipotekarne Banke, ali uz mnogo nižu kamatnu stopu, te su time prijašnji zajmovi konvertirani. Ovom predustavljaljivošću spomenuto osiguravajuće društvo je zadužilo Opštini na veliku blagodarnost i priznanje.

U svrhu da se namaknu nova sretstva, isposlovan je Odbor od Ministarskog Poljoprivrede i Voda dozvolu za emitiranje lutrije u iznosu od 1.000.000 dinara, ali svi napori da se ista plasira ostali su, na žalost, bez uspjeha, te je Odbor bio prisiljen, da svima onim licima koja nisu bila voljna privesti kupovinu fondu za gradnju vrati novac.

Naročili pažnju posvetio je Odbor na propagandu za abeiju gradnje hrama, održavajući mnoge skupove i skupštine, čajanke i mitinge. Najveći finansijski elekat polučen je time, što su članovi Odbora neumornim radom predobijali pojedince u Sarajevu i van Sarajeva, da što izdašnije prilazu za gradnju hrama. Na taj način skupljeni su mnogi prilozi u većim iznosima.

Djelo je napokon privедeno kraju, blagodareći energiji, ustrajnosti i požrtvovnosti svih članova Odbora za gradnju hrama. Ali sve ovo ne bi dostajalo, da nisu svi Jevreji, bez razlike na dob i spol, na staleški položaj i imućstvene prilike, bili oduševljeni za ovu uvrštenu svrhu, da nisu sel oni godinama doprinosili ogromne žrtve, utjereni da čine jedno veliko kulturno i plemenito djelo od istorijskog značaja za jevrejsko ovih krajeva.

U ovako kratkom prikazu je nemoguće iznijeti samo i jedan dio tih velikih napora članova Odbora i nezaboravnih zasluga svih onih koji su predano radili za ovu akciju. Opština će sve ove saradnike kao i dobrobitive da ovjekovjeći u jednoj posebnoj Spomen-knjizi, koja će sadržavati i fotografije ovih zaslužnih lica, da bi njihov primjer poslužio bao uzor budućim generacijama.





## Nova sefardska sinagoga u Sarajevu.

Piše arhitekt R. Lubinski Zagreb.

Kada je levrejska vjeroispovjedna opština sefardskog obreda u Sarajevu godine 1994 raspisala internacionalni natječaj za skice sinagoge, koja bi se imala graditi u Sarajevu, odlučio sam da se i ja natječem, te sam odmah prislupio preim predradnjama i proučavanju programa kao i situacije gradilišta.

Gradilište, koje leži s objiju strana između zgrada, jednim licem prema ulici Kralja Petra, a drugim prema Obali Vojvode Stepe Stepanovića, sa razmjerno malom širinom, nepravilnog oblika i polomljenom osi, odavalo je odmah, da će kod riješenja zadaće naći na potreboće pod pretpostavkom, da želim polučiti prikladan i reprezentativan razmjestaj pojedinih prostorija, uz izdašnu direktnu rasvjelu.

Sam položaj gradilišta, uz cijelu rijeku Miljacku, koja od istoka do zapada veže romantično hrd sarajevska, tvoreći ubavu kopljinu, upravo je jedinstven.

Sinagogalna arhitektura nema barem još danas, svoga utvrđenog izrazitog obilježja. Prilike, u kojima su živili Jevreji, nisu bile takve da se mogao razviti tipičan lločni sinagoga. Za rješenje bile su mjerodavne samo mjesne prilike i mogućnost izgradnje, braj djelomično veoma skućene slobode. I tako vidimo kao jedino karakteristično obilježje skoro sviju lločne sinagoga smještenje sjedala za muškarce u prizemlju, a sjedala žena uvidignuta, na galeriji.

Bez razvitih lločeta nije se naravno, mogla da razvije arhitekturu, a da se iskristalizira izvesna tipičnost hrama, arhitekti su većinom upotrijebljavali maurski ili romanski slog, renesansu ili barok.

Razmišljajući tako o stilu budućeg hrama, koji bi se imao podići u Sarajevu, u gradu na raskreštu istočne i zapadne kulture, što je, usprkos sviju rasplataju od strane raznih činioča i u raznim epohama, umio kroz dio niši godina da održi svoju osebujnost i naročiti mentalitet, i pošto sam proživio eksperimente secesije i sličnih pokusaja, došao sam do zaključka da će jedino hram, zasnovan u duhu maurskog stila, sa očigledajućom upotrebljom materijala, modernom konstrukcijom i naprednjim prostorijama, polpuno odgovarati gradu, mjestu, mentalitetu i životu.

Ovo je bila ideja vodilja kod izrade skica kao i kod kasnije osnove.

Nakon natječajnih skica, povjerena mi je izrada osnove, po kojoj je i hram izrađen.

Sa ulice Kralja Petra ulazi se svećanim dverima posredno kroz nadsvodeno predvorje u peristil, okružen arkadama. Na deset velikih stupova, sa ukrasnim glavicama, izrađenim u šleskom granitu, počivaju lukovi sa zidovima gornjeg sprata. U skladu s arkadama provedena je i grupacija prozora gornjih spratova, tako da se slapaju u jednu arhitektonsku cjelinu, jako istaknulu, ukrasnim glavnim vijencem. Kraj ovih glavnih nalaze se dvije postrane dveri za dnevni prolaz pješaka. Sama vrata izrađena su masivno, u koranom željezu, sa molivima staromaurskih građevina.

Iz postranih lijevih dveri dolazi se lijevo u predvorje dnevnog hrama, dok je kraj predvorja smješteno, uz susjednu granicu, stubište za prilaz galeriji dnevnoga hrama, te uredskim i slamberim prostorijama Uprave opštine i posluge.

Prolazeći broz peristil dolazi se kroz troja vrata u prolaz, iz koga vode lijevo i desno vrata ka postranim stepeništima za uspon na galeriju glavnoga hrama.

Iz ove prostorije vode vrata u predvorje, na čijoj se desnoj strani nalazi garderoba za muškarce, dok je s lijeve strane smještena dvorana za vjenčanje.

Kroz prostrana, bogato izrezbana i broncom okovana vrata, dolazi se u veliki hram.

Eliptična prostorija veličajnih dimenzija. Paralelno sa obodnim zidom teče hodnik koji omogućuje u svako vrijeme nesmelani prolaz vjernika. U sredini između stupovlja, koje nosi gornju jako istaknulu galeriju, grupisana su 682 sjedala, odijeljena hodnicima za prilaz istima. Na suprot glavnom ulazu nalazi se svetište sa baldahinom i torom kao arhitektonski dominantna prostorija, sve izrađeno u pravolini mramoru, ukrašeno sa uložcima mozaika.

Bogati brončani ukrasi i pozlate povećavaju željeni efekat.

Glavni hram natkriva eliptična kupola, izvedena u armiranom betonu, boja sa svojim tamburom i vijencem počiva na 28 armiranih betonskih stupova, obloženih sa umjelnim mramorom.

Sama kupola, po svojim dimenzijama, vrijedna je naročite pažnje, jer joj veća os iznosi 30'8 m a braća 22'3 m, te je prema tome, bar za sada, manje više konstruktivna rijetkost.

Iza samog svetišta smješten je tresor hrama za spremanje svetinja i riznice, dok se s obiju strana nalazi po jedna prostorija za rabine i kantore.

Na broju obodnih hodnika hrama, a po strani svetišta, smještena su stubišta za uspon na emporu, gdje se nalaze orgulje, kao i nužne prostorije za toalete i garderobu za pjevače.

Prolazom broz pomenula stubišta omogućen je izlaz iz hrama prema obali Vojvode Stepe Stepanovića, te ovi izlazi islovremeno služe za slučaj opasnosti.

I sa strane obale Vojvode Stepe Stepanovića izrađen je peristil s arkadama, poput onoga na prolazu kroz glavni ulaz.

Dnevni hram je prostorija čednije izvedbe, sa bačvastim svodom

presvođena, sa jednostačnom slikarijom i podnožjem od umjetnog mramora.

Dvorana za vjenčanje duguljasta je prostorija sa polukružnim zaključcima. Strop je od umjetnog stakla, a ostali dio stropa kao i slijene bojene su do visine drvene lamberije. Pod je od parketnih ploča sa uloštinom.

Potrebne toalete za muškarce smještene su u međuspratu, a prilaz njima omogućen je posebnim stubištem iz predvorja.

U I katu, u boji se dolazi već ranije spomenutim stubama sa prolažom, dolazi se u predvorje, iz koga se dospijeva na galeriju za gospode. Ova galerija ima 300 ugradenih sjedala, a s desne strane nalaze se još i potrebne toalete.

Inače se sa strane ulice Kralja Petra nalazi, uz komunikacioni hodnik, dvorana za sjednice sa bibliotekom. Desno dvorišno krilo ima dvije sebe za kancelarije, te nužne toalete, dok se u lijevom krilu nalazi, uz veću kancelariju, sekretarijat i soba za rabine sa nužnim su prostorijama.

U II katu tek izradena su dvorišna krila, i to sa desne strane za prostorije arhitekte, dok se u lijevom krilu nalazi stan čuvara hrama, koji se sastoji iz dviju soba i nizgrednih prostorija.

Sve su prostorije zgrade snabdjevene centralnim grijanjem sa toplovom vodom, te se kotlovnica i spremište goriva nalazi u podrumu, koji ima pristup sa stubišta u ulici Kralja Petra.

Materijal sviju građenih sastojina izabran je tako da odgovara versi, a upotrebljena su plemenita materijalija, da se poluči pravo reprezentativno dejstvo i trajnost.

Podovi svečanih prostorija izvedeni su u parketnim pločama sa ulošcima, dok je pod hrama izведен u linoleumu, a galerije u linoleumu i parketnim dašćicama. Svetište je popodeno sa mozaikom, a predvorja u kombinovanom terazu sa mozaik-ulošcima. Sve su prostorije za reprezentaciju bojere pravim Kajmovim bojama, djelomice plohami od pravog zlata. Ove odolijevaju uplivu svijetla, a daju se i prati. Sav je uređaj hrama stilski, u skladu sa građevinom, a izrađen u rezbarenoj hrastovini. Šes nastjeljna icela izrađena su u masivnoj lijevanoj bronci.

Glavni arhitektonski elektat polučen je grupacijom velikih ploha, te umjesnom uporabom prikladnog materijala.

Mještina kamenih oplođenja olvora od bijačkog pjesčanca sa umjetnom žuburom stvaraju harmoniju ploha. Bakrom pokrivena kupola dominira nad okolinom, povećavajući monumentalno djelovanje građevine.

Postvećujući sve sile da izvedem svoj zadatak, uvjeren sam, da sam u danim ptiljikama uz pridošle - preksteštirio, uz saradnju poštovanih članova Odbora za gradnju hrama, a ne manje pozitivnih i plemenitih opština, velehan spomenik ljubavi Svetišnjemu.



---

---

**ОВУ СПОМЕНИЦУ ИЗДАЈЕ**  
**ЈЕВРЕЈСКА ВЈЕРОИСПОВЈЕДНА ОПШТИНА**  
**СЕФАРДСКОГ ОБРЕДА У САРАЈЕВУ ПРИГОДОМ**  
**ОСВЕЋЕЊА НОВОГ ХРАМА**

**14 СЕПТЕМБРА 1930 - 21 ЕЛУЛА 5690**

---

---